

PRAVILNIK O ČLANSTVU U PLESNOM KLUBU JET SET

● Upis u Plesni klub JET SET traje tokom cijele godine, a novi polaznik postaje član kluba nakon što ispuni pristupnicu i saglasnost sa ovim pravilnikom. Ukoliko je u pitanju maloljetna osoba, pristupnicu i saglasnost sa pravilnikom potpisuje roditelj ili staratelj.

● Treninzi u Plesnom klubu JET SET organizovani su tokom cijele godine, redovnim rasporedom koji obuhvata mjesece septembar, oktobar, novembar, decembar, februar, mart, april, maj i juni, kao i vanrednim rasporedom koji obuhvata mjesece januar, i avgust. Tokom redovnog rasporeda, termini treninga su isti, a o vanrednom rasporedu, treneri blagovremeno obavijeste članove, odnosno roditelje/staratelje o terminima treninga. Vanredni raspored se pravi u januaru, zbog praznika i neradnih dana i u julu i avgustu, zbog izvođenja treninga u prirodi, kondicionih priprema, eventualnih kasnijih termina zbog visokih temperatura itd.

● Članstvo u Plesnom klubu JET SET obuhvata teoretsku i praktičnu plesnu edukaciju, individualni, kao i grupni pristup trenera, konsultacije, podršku i komunikaciju sa trenerom, lični razvoj, kao i razvoj rada u timu i grupi, ali i takmičarskog duha. Takođe, članstvo podrazumijeva i dodatne aktivnosti i angažman, kao što su nastupi, takmičenja, festivali, gostovanja u medijima, snimanje muzičkih spotova, reklama, putovanja i dodatne edukacije, treninge i radionice, pristup radionicama i seminarima koje organizuje naš klub, određene promocije, popuste i druge pogodnosti.

● Bez obzira na prisustvo članova na treninzima, odsustvo iz bilo kojeg razloga (bolest, putovanje, druge obaveze), član je dužan da redovno izmiruje svoje obaveze prema klubu tokom cijele godine. U slučaju da član kluba ili njegov zastupnik ranije najavi odsustvo, njegovo članstvo se u dogovoru sa trenerima stavlja na pasivni status, do povratka redovnom rasporedu. U tom periodu, članarina se ne plaća, a član kluba nema pristup treninzima, kao ni bilo kojim pogodnostima koje podrazumijevaju članstvo, sve dok se status pasivnog člana ne vrati na status aktivnog. Tom članu ostaje njegovo mjesto u klubu i mogućnost da nastavi kao aktivni član, u periodu od maksimalno godinu dana od početka statusa pasivnog članstva. Primjeri ovih situacija su najčešće kada član ima ozbiljan zdravstveni problem, zbog kojeg nije u mogućnosti da prisustvuje treninzima ili u slučaju odlaska na duži put, edukaciju, razmjenu, sticanje obrazovanja itd.

U slučaju da je odsustvo kraće od mjesec dana, a prethodno najavljeno, članstvo je i dalje aktivno, a u dogovoru sa trenerom, članarina može biti umanjena za taj mjesec.

Izostanci zbog sezonske gripe, prehlade, povrede ili bilo kojeg zdravstvenog razloga, opravdani su uz medicinsku dokumentaciju (nalaz i mišljenje ljekara specijaliste, ostale nalaze) i u tom slučaju, članarina se umanjuje za period izostanka sa svih aktivnosti kluba, uz blagovremeno obavještenje trenerima da je član odsutan iz zdravstvenih razloga.

Svi ostali izostanci (zbog drugih obaveza, odsustva, odlaska na godišnji odmor) tretiraju se kao slobodan izbor člana, odnosno roditelja/staratelja i u tom slučaju, članarina se ne umanjuje, nego ostaje ista kao da je član prisustvovao treninzima.

● Članarina se plaća do 10. dana u mjesecu za tekući mjesec, osim u slučaju da je član pristupio klubu u drugoj polovini mjeseca. U tom slučaju plaća pola članarine za taj mjesec, pa od narednog mjeseca punu članarinu.

Takođe, član može u dogovoru sa trenerom, da prilikom upisa uplati punu članarinu, koja onda važi narednih mjesec dana, do istog dana u narednom mjesecu.

Prvi (probni) trening je besplatan i svaki potencijalni član može besplatno probati sve programe koji postoje za tu uzrasnu kategoriju. U slučaju kašnjenja sa plaćanjem za tekući mjesec, član će biti obaviješten da izmiri svoje obaveze prema klubu, a ako i nakon toga ne izmiri članarinu, od narednog mjeseca prelazi u status pasivnog člana, a nakon još mjesec dana bez izmirenja članarine, član se isključuje iz kluba.

Svi članovi koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti da redovno izmiruju svoje obaveze prema klubu, dužni su da obavijeste nadležnog trenera o tome.

Članovi koji nisu u mogućnosti da obezbijede sredstva za članarinu, dužni su da obavijeste nadležnog trenera, nakon čega će klub preuzeti sve obaveze oko tog člana i omogućiti podršku (partnere, prijatelje, sponzore itd.)

U slučaju da se u klub učlanjuje više članova uže porodice, Plesni klub JET SET odobrava porodični popust. Popust ne važi ukoliko su u pitanju članovi šire porodice, rodbine ili ukoliko se jedan od članova isključi iz statusa aktivnog člana.

● U slučaju neodržavanja treninga u predviđenom terminu po rasporedu, trener je dužan da taj trening nadoknadi u drugom terminu (u sali, u prirodi ili online). Treninzi koji se ne održe u terminima i na datume državnih ili vjerskih praznika, koji su inače neradni dani se ne nadoknađuju.

● Članovi su dužni da dođu bar 10min prije početka treninga, kako bi se presvukli i pripremili za trening. Oprema podrazumijeva čistu obuću (patike, baletanke, plesne cipele), udobnu (sportsku) odjeću, flašicu vode i po potrebi peškirić i maramice. Članovi ne ulaze u salu prije početka svog treninga, kako ne bi ometali trening koji je u toku. Članovi se ne zadržavaju u prostorijama kluba nakon treninga, duže od 15min, koliko je potrebno za presvlačenje, toalet itd.

● Svaki član Plesnog kluba JET SET može da se isključi iz članstva bez ikakve naknade, uz obavještenje nadležnog trenera.